

Pojedini brojevi:	Mjesečna pretplata:
U Beogradu i u krajevima zapadnim od c. i kr. četa po cijeni od . . . . . 8 helera	U Beogradu i u krajevima zapadnim od c. i kr. četa za jednu godinu . . . . . K 2.-
U Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od . . . . . 10 helera	U Beogradu za ostatak godine . . . . . K 2.50
Izvan ovog područja po cijeni od . . . . . 12 helera	U Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji . . . . . K 2.00
	U ostalim krajevima Austro-ugarske monarhije . . . . . K 3.-
	U inostranstvu . . . . . K 4.50

Oglasi po cijeniku.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.  
Uprava i primanje pretplate Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.  
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38.

## Ratni Izveštaji.

### Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 11. maja.

Istočno i jugo-istočno bojište: Ništa bitnoga.

#### Talijansko bojište:

Na donjoj Soči s obje strane živahna letaćka djelatnost.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

### Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 11. maja.

#### Zapadno bojište:

Front prijestolonasljednika Ruprechta bavorskog:

Djelatnost je obostranoj topništva dosegla juče na cijelom araskom borbenom frontu veću žestinu. Ostali su bez uspjeha engleski djelimični napadaji kod Fresnoy-a, Roeux-a te između Monchy-a i Cherisy-a. Kod jednog pokušaja, da se zaobilaze njem zauzme na juriš Bullecourt, neprijatelj je odbijen uz velike svoje gubitke.

Front njemačkog prijestolonasljednika:

Poslije relativno mirnoga prijedpoveća pojačala se opet prema večeri borbeno djelatnost između Soissons-a i Reimsa. Jake topničke borbe sviju kalbara razvile su se naročito na drumu Soissons-Laon, s obje strane Craonne, uzduž aismemarnskog prokopa, u Champagni, a mjestimično takodje i u Argonnama. Izjalovili su se jaki francuski napadaji između Winterberga i drumu Corbeny-Berry-a-u-Bac, kao i kod Provesa.

Front vojvode Albrechta württemberskog:

Nikakovih naročitih događaja.

U vazdušnoj borbi i odbranbenim topovima oboreno je 10. maja 18 neprijateljskih letjelica i 1 vezani balon. Poručnik barun Richthofen pobjedio je svoga 22., a poručnik Goutermann svoga 20. protivnika.

#### Istočno bojište:

Borbena je djelatnost ostala neznatna.

#### Macedonsko bojište:

Ponovljeni francuski i srpski pokušaji napadaja između Crne Reke

## Nove borbe na zapadnom bojištu. Napadaji na admiralitet u engleskom donjem domu.

I Vardara nijesu mogli ništa da izmijene na rezultatu bitke, koju su izgubile sporazumne čete. Ti su napadaji bez izuzetka odbijeni. Prema vijestima četa proizlazi, da je neprijatelj u svojim trodnevnom bezuspješnim napadajima pretrpio naročito teških gubitaka.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

### Podružnice Lloyd Georgesu.

Britanski imperijalizam, koji ima najvećim dijelom da zahvali svoju egzistenciju ne baš najpoštenijem radu svojih diplomata, doživio je ponovo poraz. Ovaj se poraz ne sastoji u izgubljenim bitkama na zapadu, ni u uspjesima na istoku. Veliku Britaniju stigao je poraz na mjestu, gdje je uvijek mislila da je najjača: u zagušljivoj atmosferi, u kojoj se eksteritorijalni poslanici, ovi bezobzirni ekspozenti pogibeljne politike nasilja, spremali i pleli svoje mreže. Od nekoliko dana čuju se razne glasine o sudbini Sir George Buchanan-a. Prvi su javili finski listovi iz Petrograda, da je engleski diktator pobjegao iz ruske prijestolnice. U isto vrijeme dok je velika množina svijeta, vojnici i građani, demonstrirala pred engleskim poslanstvom, pobjegao je Sir Buchanan sa malim društvom svojih prijatelja iz zgrade i umaknuo u inostranstvo, na što se spremao već duže vremena. Ove su glasine potvrđene brzojavom, koji je stigao dan docnije iz Bergena i javljao, da je engleski poslanik na svom bijegu priprio u ovaj grad. Ovaj događaj priznao su indirektno i petrogradske novine. Ove su naime javile, da kada je zastupnik provizorne ruske vlade došao u poslanstvo, da se radi demonstracija ispriča kod engleskog poslanika, primio ga je manji činovnik sa izjavom, da je poslanik otputovao. Danas je stigla na sve to vijest iz Stockholma, koja nastoji da sve te glasine prikrije. U ovoj se vijesti javlja, da je poslanik Sir Buchanan već duže vremena bolestan i da je radi svoje bolesti otputovao iz prijestolnice, dođue prije nego što je to obično činio. Naravno ova novina,

odnosno ruski zvanični novinar, koji je sastavljao ovaj demenit, počinio je jednu nespretnost, jer je priznao, da poslaniku Velike Britanije nijesu bili baš najprijetniji posljednji događaji u Petrogradu, što više da su ga zastrašili.

Medjutim bez obzira na pojedinosti i razne sitnice jedno stoji nepobitno, da je upravniku podružnice Lloyd Georges-a u Petrogradu dogorjelo. Instinktom svoje rase, koja je uvijek na vrijeme primijetila sve političke prevrate i pogibli, Sir Buchanan morao je uvidjeti, da je nezadovoljstvo u narodu protiv Miljukovljeve vlade veliko i sve da je zrelo za eksploziju protiv uzročnika ovog stanja, Engleske. Ovo najbolje dokazuju opsežne mjere sigurnosti, koje su preduzete za čuvanje engleske poslaničke zgrade. Pod tim uslovima pojmiljiv je bijeg engleskog poslanika, bez obzira gdje i kuda se on sklonio. Motivi ovoga bijega ne moraju da proizlaze iz brige za ličnu sigurnost, nego je engleski poslanik, koji je već toliko odigrao drama i tragedija u Petrogradu, vidio da nema tamo što više da traži. Miljukovljeva nota bila je posljednji uspjeh njegove politike, a izjava vojničkog i radničkog savjeta njegov potpuni i konačni poraz. Danas ne postoji niko više u nekadanjoj državi ruskoga cara, koji bi se htio založiti za politiku i ratne ciljeve sporazumnih sila. Sav ruski narod i ruska vojska ima pred očima samo jedan cilj, a to je mir pod svakim uslov. Zato su i sve nade, koje su sile sporazuma postavljale, a danas izgubile, jednake najtežim porazima na bojnopolju.

Riječko dolazi nesreća sama. U isto vrijeme sa neuspjehom u Rusiji, koji je danas više nego jasan, pojavio se i drugi neuspjeh, koji dođue nije toliko zanimao javnost, ali nije ostao i bez svakog uticaja u Velikoj Britaniji. I drugi jedan engleski poslanik Sir A. Hardinge zapao je ovih dana u veliku nepriliku. I ovom gospodinu, koji je do nedavno boravio u Madridu, šire se po Španiji vrlo zli glasovi. Špansko novinstvo javlja, da su uzroci odstupanja ovog diplomate vrlo ozbiljni, pa se za sada ne može još o njima govoriti u javnosti. Medjutim ima i u Madridu ljudi,

koji znadu sve, a ne mogu da šute i ovi danas pričaju da je Sir Harding morao odstupiti, jer je na njega pala sumnja, da je sudjelovao ili potpomogao urotnike, koji su radili na tome, da se makne sa prijestolja kraj Alfonso. Ove su glasine dođue odmah zvanično demontovane ali ovaj demenit zvuči kao potvrda ovih vijesti.

Dakle je Engleska doživjela neuspjeh u Španiji, koja joj je radi svoje neutralnosti već davno trn u oku. Sve po malo ruši se i raspada zgrada engleskoga svjetskoga gospodstva, a imena Buchanan i Hardinge samo su etape na putu, koji vodi do potpunog rasula gospodstva Velike Britanije, koje je sagradjeno i onako na vrlo slabim, a i nepoštenim temeljima. Na svaki način moraće londonska vlada u buduće poslati u Petrograd i Madrid druge poslanike i sa posve drugim instrukcijama naravno ako žele i ako im je stalo do toga, da ne izgube i ono malo političkog ugleda, koji uživaju u svijetu.

### Macedonija.

#### Budućnost Sarraillovog preduzeća. (Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Haag, 11. maja.

Francuska se štampa bavi budućnošću Sarraillovog preduzeća sesigniranim načinom. „Temp“ i „Matin“ saglasni su u tome, da su novi uslovi svjetskoga rata bitno promijenili Sarraillovu zadaću. „Temp“ podsjeća na ciljeve sporazumnih sila kod organizacije solunskog preduzeća, koji su osuđeni porazom Rumunjske. List dalje podsjeća na povećane poteškoće dovoza zbog podmorničkog rata. „Matin“ otvoreno izjavljuje, da sadanje i buduće poteškoće Sarraillove vojske na terenu, koji je vrlo nepovoljan za pokretni rat, ne podavaju nade u postignuće spomena vrijednih rezultata. Major Civrieux zaključuje sa primjedbom, da je danas nemoguće riješenje Sarraillove zadaće. Vrhovna bi vojna uprava morala i iz toga povući konsekvence.

### Neograničeni podmornički rat.

#### Opet nova potapljanja u Atlantskom okeanu.

Kb. Berlin, 11. maja.

Wolffov ured javlja: U Atlantskom okeanu potopljena su ponovno 4 parna broda i 3 jedrenjaka sa 24.000 tona zapremine.

### Propast jedne talijanske podmornice. (Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Ženeva, 11. maja.

„Seccolo“ objelodanjuje osmrtnicu za jednog poginulog podmorničkog telegrafistu. Iz toga se zaključuje, da je posljednjih dana potopljena jedna talijanska podmornica.

### Polu milijuna dolara nagrade za sredstvo protiv podmornica!

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Haag, 11. maja.

Kao prvu mjeru za otklanjanje opasnosti od podmornica američka je vlada odredila nagradu od pola milijuna dolara onome, koji pronadje stvarno sredstvo protiv uništenja podmornica.

Vjerovatno će se odrediti ratni kredit od jedne milijarde dolara isključivo za mornarske cijeli.

### Potopljen brod za polaganje mina.

Kb. London, 11. maja.

Admiralitet javlja, da je 5. maja torpedovan i potopljen jedan brod za polaganje mina. Nestalo je 2 časnika i 10 ljudi.

### Francuzi traže mornare u Španiolskoj.

Kb. Barcelona, 11. maja.

Ovdašnjem mornarskom društvu ponudjena je s francuske strane velika svota novaca, za slučaj, ako bi ono moglo dobiti časnike i ljudstvo za redovni saobraćaj od istočne obale Španije do Cette i Marseilles. Mornarsko društvo je ponudu odbilo.

### Ruska revolucija.

#### Samoubistvo Sazanova.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Berlin, 11. maja.

„Ruskoje Slovo“ u broju od 4. maja javlja pod naslovom: „Samoubistvo ministra Sazanova i drugih“ da se noću 4. maja Sazanov ubio, ispio je strihlinu.

U pismu, koje je ostavio, navodi kao uzrok samoubistva, da time hoće da protestuje protivu razdvajanja od svojih prijatelja, koje — kako u pismu dalje navodi — svojom smrću hoće da „spase“.

„Ruskoje Slovo“ dođue ovdeme, da su doista one noći, u kojoj je Sazanov umro, presjekli sebi žile Puholjski, Mihajlov i Koreskov, ali su blagovremeno spašeni.

### Obrazovanje koncentracijonog kabineta.

Kb. Bern, 11. maja.

Petrogradski saradnik „Petit Parisien“ a brzojavlja: Obrazovanje koncen-

## Podlistak.

Bogoslav K. Jošt:

### Veseli i tužni dani.

(Sličice iz života.)

V.

#### Pod sumnjom s umorstva!...

Bio sam veselo, kad sam mogao ostaviti velebiti Beč. Čast njegovim tršnim zgradama, ali pločnici mu ne valjaju, naročito kad u njih pripeče žarko ljetnje sunce, a čovjek nema na cipelama potplata. To ti je onda kao da hodaš po usijanoj peći.

Moje je veselje bilo dakle opravdano, kad sam mogao bez obzira na etiketu svući svoje poderane cipele, strpati ih u torbak i fićukajući marširati po zelenoj travi, što je rasla na okrajcima ceste.

Marširajući tako ogladnio ja kao vuk i taman pomišljao, u kojoj li ću grabi da pojedem ono ostataka od raznih kobasa, što sam ih za pet krajcara (dakako u mirno vrijeme!) kupio u zadnjoj mesnici Beča, kad uoči pred sobom dva odebela žandara.

Ručat ću malo odalje... Šta treba svaki da ti zavidni na gospodskom ručku... promrmljah sam u sebi i skinem kapu.

— Dobar dan, gospodo žandari! Je li vruće?

— Hvala na pitanju! — odgovorio mi onaj sa dvije zvijezde, dok je onaj drugi sa tri nešto tražio pod svojom služom i zaustavio me:

— Otkuda ti? upita on mene.

— Pa kud me oči vode! U svijet!...

— To mora da si onda fini ptić. Ko si i šta si?

— Pa pošten čovjek. Podjoh u svijet, da nadjem zarade...

— Da, da... tako svaki lopov veli... Skidaj torbak!

Nije mi trebao dva puta da rekne, jer znam ja gospodu žandare. Ne valja im se zamjeriti.

— Šta imaš u njemu?

— Nešto zamazana rublja, cipele, pa malo kobase... Evo, izvoli, uvjeri se sam...

— Čuješ, nemoj da budeš drzovit! Otkuda tebi pravo, da me tikaš?

— Oprostite — ispravim se... ja sam samo držao, da će vam to biti ugodno...

— Šuti! Šta je ovo? upita on, izvadivši jedan mali omot iz moga torbaka.

— To su kobase, gospodine žandare...

— A ovo? usklikne on od veselja, ko kad bi bio dobio glavni zgoditak na lutriji. Izvukao je bio moj najprijaviji rubac, sav krvav. Bila mi prošle noći potekla u „herbergu“ krv iz nosa, pa sam je tim rupcem bio zastavljao.

— Rubac, gospodine žandare.

— To vidim i ja... A otkuda ova krv? Marš, u ime zakona, s nama...

— Šta? S vama? Ja? ... A zašto?...

Nisu mi odgovorili, a nit sam ja dospio da dalje pitam. U tren oka svežali mi ruke debelim lancima, da su mi sve suze na oči navrnile i gurnuli me naprijed.

— Ako se samo makneš i pokušaj da bježiš, mrtav si...

— Ali molim...

— Šuti... ni jedne riječi... naprijed... marš...

Šta mi je drugo preostalo nego da ih poslušam. Naprtili mi ponovno moj torbak na leđa, a onaj prljavi rubac uvili u nekakvi fini papir i spravili kao svetinju kakvu.

Što sam dalje marširao s gospodom žandarima, to je moja pratnja bila veća. Skupili se ljudi i promatrali me kao zvijer kakvu za pet krajcara u panorami. Medjutim su ljudi počeli i da mrmljaju a neki pograbil i za kamenje.

— Ubijmo ga! Zatucimo ga! čuli se najprije pritajeni, a onda sve bučniji glasovi. Ja sam se baš okrenuo da vidim, koga to kane ti ljudi da ubiju, kad mi prozuj jedan kamen kraj glave... i ja opazim, da ti zamamni povici idu mene glavom.

— Mir, ljudi! Ubica će biti po zaslugi kažnjen pred sudom! Vi niste zvani, da mu sudite! Ko ga dirne, biće strogo kažnjen! zagrmio žandar sa tri zvijezde i tako meni u ovaj čas ostala koža čitava.

Nego, meni nije bilo više do šale. Ti su me ljudi zacijelo držali za nekog ubicu... Počeo sam se tresti kao slamka na vodi i kad su me doveli pred gospodina „vahtmajstora“; rekao mi ovaj, da taj drhtaj dokazuje moju krivnju. Pretražiše me onako iz temelja kao kad bi buhe tražili, a onda me počeo prelušavati.

— Kamo sam metnuo novac?

— Gdje sam sakrio nož, kako sam došao

k nekoj gospodji, šta sam s njome razgovarao i ko bi ga znao šta su me sve pitali. Ja sam ih u početku gledao kao tele u nova vrata, a onda mi narvale suze na oči. U bečkom pregradju Floridsdorf, kamo su i mene sada doveli, zbilo se umorstvo. Ukorili neku staru ženu i ugrabili joj nekoliko hiljada kruna. I sada sa sumnje zbog toga umorstva optužuju mene!...

Dakako da im nisam mogao dati onakova odgovora, kakvog su si oni saželjeli, i konačno me prestadoše ispitivati, te pozvaše tamničara.

Čuo sam još, gdje su gospoda žandari među sobom prošaptali neke tajanstvene riječi, a onda me tamničar uljudno upozori, da se ne vučem tako polaganu, jer da on nema s takvim bitangama kada da gubi vrijeme. Čas kasnije bio sam u floridsdorfskoj tamnici.

Floridsdorfska tamnica baš nije najugodniji hotel. Nisam imao kamo ni da šešir objesim. Stola ni stolice takodje nije bilo. Ormana nisam ni kod kuće imao, pa nijesam za nj ni ovdje žalio što ga nije bilo.

Sjeo sam na one daske, što su imale služiti kao postelja i počeo razmišljati. Na misao mi dolazili mnogi i mnogi slučajevi, gdje su stradali nedužni ljudi i mene sve više obuzimao strah... Onaj dan bih po svojoj prilici bio i posljedio od brige, da me i opet nijesu pozvali u kancelariju. Ovaj put nije za stolom sjedio gospodin „vahtmajstor“, nego neki brkati gospodin sa ćelavom glavom.

— Dakle... počme on. Budući da smo telegrafskim putem obaviješteni, da vaši navodi o putem zadnjih dana

odgovaraju istini, naročito jer je prvi ubijca već uhapšen u Beču, to se ovi službeno konstatira, da vi ne možete biti ubijca, te da prema tome krv na vašem rupcu može da potiče iz vašega nosa, kako ste vi to u zapisniku kod prvog prelušavanja naveli.

U sobi je nastala tišina. Samo je onaj gospodin žandar sa tri zvijezde duboko uzdahnuo... Izletila mu premlja.

— To sam odmah i mislio, da sam ja ja, a ne lopov, povičem veselo.

— No... no... samo ne odmah previše nos u zrak. Evo, tu potpišite da smo vam vratili rubac... Tako, a sada srećan put...

— A jok! Ne idem ja samo ovako...

— Šta!... Vi ne idete?

— Jok! Sada je već noć, a ja sam bez novaca. Morao sam danas stići u Nikolsburg, gdje bih bio sigurno dobio posla...

— Pa dobit ćete ga sutra!

— Sutra će majstor uzeti drugoga! nastavim ja. — A najposlije molim da mi izdate upredovnu potvrdu...

— Kakvu?

— Da sam ja pošten čovjek, a ne lopov...

I ja se nisam dao napolje, dokle mi nisu dali svjedodžbu poštenja, u kojoj mi se uredovno potvrđuje, da nisam niko drugi nego glavom baš ja. O samom poštenju dođue nisu ništa napisali, ali su naveli, da i premda sam va-gabund, da se ipak čini da nisam pogibeljan „individuum“. Uz tu su mi svjedodžbu dali na moju molbu još i 5 kruna, da mogu željeznicom u Nikolsburg, a budući da željeznica polazi istom u jutro, dozvolili mi da mogu prenočiti u

tracijonog kabineta sa učešćem članova radničkog i vojničkog savjeta postiglo je veliko napredovanje. Jedinstvena vladavina između vlade i radničkog i vojnog savjeta izgleda da je potrebna. Ne treba kriti, da pod današnjim okolnostima radnički i vojnički savjet uživa ugled i da se mora slušati. Moguće je da će radnički i vojnički savjet još malo pričekati, povodom zebnje da će ga Leninove pristalice napasti.

**Pitanje Dardanela.**

„Corriere della Sera“ javlja iz Petrograda: Kongres zastupnika crnomorske flote primio je odluku, kojom se traži potpuno jamstvo za slobodan prolaz kroz Dardanele, kao i jamstvo o tome, da ni jedna neprijateljska flota ne može uploviti u Crno more.

**Miljukov za vrijeme nemira privremeno uapšen.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Stockholm, 11. maja.

Za vrijeme posljednjih nemira u Petrogradu radnička masa zadržala je automobil, u kome je sjedio Miljukov. Miljukov je uapšen pod optužbom, da je vojska po njegovoj zapovijesti pucala u masu. Jedan član radničkog savjeta tražio je, da se Miljukov stavi pod sud. Odlučno intervencijom privremene vlade Miljukov je pušten. Slično se dogodilo i poslaniku Puriškeviću, jer se u sanitetskom voz, kojim je on zapovjedao, našao veliki broj monarhističkih brošura.

**Miljukov se razbolio.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Berlin, 11. maja.

„Vossische Zeitung“ javlja iz Stockholma: Prema vijesti „Birževija Vjedomosti“ ministar izvanjskih poslova Miljukov se razbolio. Već tri dana on ne napušta svoj stan.

**Potpuna stagnacija na ruskom frontu.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Zeneva, 11. maja.

List „Depeche“, koji u Tuluzi izlazi, javlja iz pouzdanog izvora, da je svim ruskim frontovima nastupila potpuna stagnacija. Ovo izaziva u Francuskoj veliku uznemirenost. Boje se, da će Rusija istupiti iz redova saveznika.

**Nova proklamacija provizorne vlade.**

Kb. Petrograd, 11. maja.

Petrogradski brzojavni ured javlja: Privremena je vlada objavila dugu proklamaciju, u kojoj se veli: Padom stare vladavine privremena je vlada, prozeta veličinom zadatka, pred kojim se nalazi, i veličinom odgovornosti, koja joj nalaze dostojanstvo i moć, pristupila izvođenju programa društvene slobode i produženja rata u lijesnoj zajednici sa saveznicima. Zatim proklamacija nabrta sve mjere, koje je vlada ostvarila, prema obvezama koje je pred zemljom na sebe primila, među njima naročito amnestiju, ukidanje smrtne kazne, ravnopravnost građana, slobodu zboru i dogovora, pa onda produženje: Pa ipak privremena vlada ne može od naroda zatajiti one teškoće, na koje vlada u svojem radu nailazi, a koje su u posljednje vrijeme znatno porasle, i to toliko, da izazivaju uznemirenu zabrinutost za budućnost. Vlada traži sebi oslonac u moralnim snagama. Ni jedna kap krvi sinova naroda nije prolivena njenom krivicom, ni jednu misao nije ona uznusila. Na žalost socijalni razvitak zemlje usporjen je povodom promjena, koje su nastale zbog pada stare vladavine. Pojedine grupe izvjesnih stanovničkih slojeva, koji ne sluhaču značaj ovoga trenutka, traže da svoje težnje nasilno ostvare, pri čemu da unište industriju i da izazovu anarhiju. Privremena vlada smatra za svoju

dužnost da tačno izjavi, da to stanje, koje otežava upravu zemljom, skriva u sebi opasnost, da zemlju uvuče u unutarnje teškoće i da prouzrokuje njen poraz na bojnem polju. Strašilo anarhije i građanskog rata uzdiže se, prijeteći slobodi, pred Rusijom. Da bi se očuvala sloboda i da bi se ona pojačala, proklamacija poziva sve, da udruženo snagom pomognu da se učvrsti sila, koja će štiti slobodu. Vlada će od svoje strane produžiti sa svima svojim naporima i težnje za proširenjem svoga sastava, pozivajući predstavnike žive tvoračke snage zemlje, koje do sad u upravi države nisu neposredno uzimale učesća.

**Rezolucija privremenog odbora dume zbog događaja 3. i 4. maja.**

Kb. Petrograd, 11. maja.

Privremeni odbor dume primio je u stvari događaja od 3. i 4. maja rezoluciju, kojom se iskazuje protiv mješavine naoružane sile u javne manifestacije. Rezolucija smatra, da vlada pred narodom može primiti na sebe odgovornost samo pod uslovom, ako raspolaže sa potpunom silom. Ne smije se dozvoliti, da se miješa naoružana sila sa svrhom, da na vladu učini pritisak u ovom ili onom smislu. Sa naoružanom silom ne može niko drugi raspolažati nego jedino vlada. Ako naoružana sila dodje u vlast ma koje stranke, onda bi to brzo dovelo do anarhije. Pretinja, da se njom učini upotreba, može samo poremetiti unutarnji život zemlje i ometati redovnu djelatnost građana.

**Neraspoloženje u Francuskoj.**

Povodom opadanja autoriteta ruske vlade.

Kb. Bern, 11. maja.

Veliki broj francuskih listova iskazuju sa svim otvoreno svoje neraspoloženje povodom opadanja autoriteta ruske privremene vlade. „Journal de Debats“ predlaže, da se u Petrograd uputi odlučna izjava saveznika, da se nikako ne može prihvatiti sporredno ministarstvo spoljnih poslova, koje je obrazovao savjet radnika i vojnika.

**Demisija francuskog poslanika u Petrogradu.**

Kb. Kopenhagen, 11. maja.

Ovamo stigle ruske novine javljaju, da je francuski poslanik Paleologue odstupio sa svog mjesta i zajedno sa francuskim municionim ministrom otputovao za Francusku.

**General Ruski dignut sa zapovjedništva sjevernog fronta.**

Kb. Petrograd, 11. maja.

Provizorna vlada digla je danas generala Ruskoga sa vrhovnog zapovjedništva sjevernog fronta.

**Izlasnici ruskog ekspedicionog zbora u Francuskoj na putu za Petrograd.**

Kb. Bern, 11. maja.

Središnji odbor ruskih emigranata u Švajcarskoj primio je ovaj izvještaj iz Parisa: Prijeteći vojničkom revolucijom prodrla je treća brigada ruskog ekspedicionog zbora u Francuskoj, koja broji 8000 ljudi, sa svojim zahtjevom, da se pošlu dva izaslanika u petrogradski radnički i vojnički savjet. Njima je naredjeno, da zahtjevaju što skoriji mir i podjelu zemljišta. Izaslanici su već otputovali. Emigranti pak strahuju, da će se izaslanicima na putu činiti smetnje.

**Pouzdanje „Times“a.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Bern, 11. maja.

O posljednjoj petrogradskoj krizi veli „Times“, da je sa svim nevje-

rovatno da je Miljukovljevi brzojav odaslan bez predhodnog znanja izvršnog odbora radničkog i vojničkog savjeta. Ali je očividno, da je krajnja ljevica poslaničkog savjeta upotrebila brzojav kao pokusnu snagu prema privremenoj vladi. Što se manifestacije protiv Miljukova tiče, list se tješi time, da vlada, i ako je javno mnijenje podijeljeno, nije ipak bez jakog oslonca. Uvodnik završuje: Mi smo uvjereni, da će ruska vojska s gnusanjem odbiti svaki pokušaj, da stvar, koju je dosad tako hrabro branila, iznevjeri i mi s pouzdanjem gledamo u ishod sukoba, koji je izazvala krajnja ljevica.

**Rusko-poljska vojska.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Stockholm, 11. maja.

Na skupu poljskih izaslanika u Minsku riješeno je, da se neodložno pristupi obrazovanju poljske vojske.

**Protiv obrazovanja narodnih pukova.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Bern, 11. maja.

„Petit Parisien“ javlja iz Petrograda: Izvršni odbor radničkog i vojničkog savjeta umolio je vlasti, da ne dozvole obrazovanje ukrajinskih, finskih i estlandskih narodnih pukova.

**Ogromni ruski državni dug.**

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“)  
Lugano, 11. maja.

„Corriere della Sera“ saznaje, da je ruski državni dug u tri ratne godine poskočio od 8800 na 36.000 milijuna rubalja. Dnevni ratni troškovi, koji su na početku rata iznosili 15 milijuna rubalja, iznose danas 50 milijuna. Očekuje se snažna finansijska pomoć od Ujedinjenih Država. Ove su, kako izgleda, tražile izjavu provizorne vlade o položaju zemlje i zahtjevale odgovarajuće uslove. Ove je uslove saopštio Miljukov izvršnom odboru radničkog i vojničkog savjeta u noćnoj sjednici od 3. maja. To je bio najvažniji tajni akt, o kojemu se posljednjih dana raspravljalo.

**Schlüsselburg — samoupravna jedinica.**

Kb. Petrograd, 11. maja.

Reuter javlja: Schlüsselburški je okružni odbor oglosio okrug Schlüsselburški za samoupravnu jedinicu, pa je u okruhu obrazovao podobor. Riješeno je, da se zaplijene sva privatna imanja. Uapšeni su predsjednik i dva bivša člana zemstva.

**Pokret za mir.**

**Švedska za okončanje rata.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Stockholm, 11. maja.

Švedska se štampa u zadnje vrijeme mnogo bavi nedovoljnom svjetskom žetvom i opasnosti, koja zbog toga prijeti od gladi. — „Aftonbladet“ donosi članak pod naslovom „Šta odgovučati mir?“ i dolazi do zaključka, da razvitak događaja u Rusiji kao opasnost od gladi mora ubrzati kraj rata. Naročito zbog opasnosti od gladi nastao je takav položaj, koji dalji nastavak borbe čini posveva besmislenim. Engleska teži, da uništi Njemačku, dok je ova svjesna svoje uspješne odbrane, u interesu čovječanstva i civilizacije ponudila mir. Kad je ta ponuda s podsmjehom odbijena, prizvala je Njemačka u pomoć jednako oružje, kojim se bori Engleska i objavila protiv ovog svog najvećeg neprijatelja rat izgladnjivanjem. Neutralnim je državama, koje su ovim ratom i njegovim posljedicama teško pogođene, sada ne samo dužnost, nego im to nalaze i njihovo samoodržanje, da dokrajče ovu

besmislenu borbu. Glavni odbor švedskog saveza za mir upravo je ministru izvanjskih poslova pismo, u kojem se ministarstvo moli, da sve učini, kako bi predstojeća ministarska konferencija skandinavskih država preuzela inicijativu u smislu posredovanja za mir.

**Ne će biti zimmjeg rata.**

**Izjava francuskog ministra rata Painleve.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Zeneva, 11. maja.

U vojnom odboru francuskog senata odgovorio je ministar rata na pitanje, da li je tačno, da saveznici računaju s novim zimmjim ratom, da to nije tačno.

**Socijalistička konferencija u Stockholmu.**

Do 4. maja prijavilo se 97 delegata.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Stockholm, 11. maja.

Za učestvovanje na stockholmskoj socijalističkoj konferenciji prijavilo se do 4. maja 97 delegata, među njima predstavnici francuskih socijalista manjine te tri zastupnika francuskih sindikalista.

**Bosanski i hercegovački socijalisti na konferenciji.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Sarajevo, 11. maja.

Bosanski i hercegovački socijaliste delegirali su takodje dvojicu delegata za socijalističku konferenciju u Stockholmu. Ovi su delegati, među kojima se nalazi i Franja Markić, već otputovali dozvolom austro-ugarskog ministarstva izvanjskih poslova preko Hamburga za Stockholm.

**Konferencija socijalnih demokrata sporazumnih sila u Londonu.**

Preduzeće protiv stockholmske konferencije.

Kb. London, 11. maja.

Nacionalni odbor radničke stranke imao je juče sjednicu u donjem domu, u kojoj je pretresan poziv hokandske sekcije međunarodnog socijalističkog ureda na socijalističku konferenciju. Odbor je riješio, da u predloženoj konferenciji ni na koji način ne učestvuje. Saziv stockholmske konferencije sa svim je nepravilnim korak. Kongres nema trenutno nikakvi određeni cilj i neće imati nikakva prava. Dalje je riješeno, da se preduzme sve što je potrebno radi saziva konferencije radnika i socijalističke stranke svih saveznih zemalja, zaključno Američkih Sjedinjenih Država, koja će se održati juna mjeseca u Londonu.

**Pokret skandinavskih radnika za mir.**

Kb. Christiania, 11. maja.

Skandinavski odbor za saradnju radničke organizacije u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koji se danas sastao u Stockholmu u svrhu zajedničkog rada socijaldemokratske stranke u smislu okončanja rata, obećao je kongresu potpunu potporu i iskazao nadu, da se ni jedna socijalna stranka neće protiviti, da u namjeravanoj konferenciji učestvuju.

**Kerenski prijedlozi za mir.**

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)  
Berlin, 11. maja.

Javlja se iz Stockholma: Kerenskov organ, „Rabotsaja Gazeta“ iznosi radi raspravljanja ove prijedloge za pregovore o miru:

Jednog određenog dana prestaju sve vojničke operacije. Položaj na moru ostaje nepromijenjen.

Kao osnova za utvrđenje granica pomorskih zemalja služi stara karta Evrope. Svaka ratujuća zemlja zadržava sebi pravo, da potražuje izvjesne granične ob-

lasti, koje su se prije rata nalazile u tuđem posjedu.

Stanovništvu graničnih oblasti ostavlja se na volju, da iskaže želju o obrazovanju nezavisne države i da polaže pravo na izvjesne oblasti zaraćenih zemalja. Vodiče se računa o izjavi, ako se najmanje deset od sto odraslog stanovništva izjasni za nju.

U posljednjem slučaju konferencija o miru preduzeće mjere za narodno glasanje na osnovi opšteg prava glasa. Konačna odluka se mora donijeti u određenom roku.

**Borbe u vazduhu.**

**Letačka djelatnost na jugo-zapadnom frontu.**

Kb. Beč, 11. maja.

Javljaju iz glavnog stana za ratnu štampu: Na jugo-zapadnom frontu oživjela je u posljednje vrijeme naša letaćka djelatnost. 3. maja došlo je do važne borbe između jedne od naših letalica (natporučnik Betmarvik kao osmatrač, a deseterik Oskar Spen kao pilot) i jednog neprijateljskog „Farmana“. Neprijateljska je letalica oborena; morala se oštećena spustiti iz neprijateljskog fronta kod Ruggia, 4. maja oborio je časnički zamjenik Julije Arrigi iz jedne naše letalice isto tako u vazdušnoj borbi jednog neprijateljskog „Farmana“, koji se stvorilo iz neprijateljskih linija kod Podgore. Taj je aparat konačno zapalila naša artiljerija. Ovo je 10. neprijateljska letalica koju je oborio Arragi. 6. maja jednoj je našoj letlici (poručnik pl. Weimann kao osmatrač, a kapetan Richard Hübner kao pilot) za vrijeme jednog ljeta sjevero-zapadno od Gradiške, kad je navaljivala na jednu neprijateljsku letalicu, odbijen glavni rezervoar šrapnelnim metkom, koji je eksplodirao neposredno ispod letalice. Nekoliko časaka kasnije napadnuta je ova ista naša letalica nenadano od jedne neprijateljske letalice tipa „Nieuport“. Već kod prvih hitaca smrtno je ranjen eksplozivnim metkom poručnik pl. Weimann. U prkos teške povrijeđena aparat, uspjelo je kapetanu Hübneru da se uz najžešću topničku vatru sa oštećenom letalicom spusti iz naših linija.

**Položaj na zapadnom bojištu.**

Za jedinstvo djelanja.

Kb. Bern, 11. maja.

Posmatranja o opštem vojnom položaju otpočinje list „Republique Francaise“ primjedbama, da već s obzirom na raznolikost klimatskih prilika na raznim frontovima četvornog sporazuma načelo jedinstva djelanja spada u oblast gatke. Osim toga vojske raznih sporazumnih zemalja, od obuke pojedinog vojnika do glavnog stožera, kreću se zasebnim putem. Ono, što su saveznici trebali ostvariti, nije jedinstvo djelanja, nego je jedinstvo manevrisanja, koje se mora uvijek saobraziti promjenljivim zahtjevima na pojedinim bojištima.

**Sporazumne sile medju sobom.**

Francuska štampa o Italiji.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“)  
Zeneva, 11. maja.

Francuski listovi ne vide samo gomilanje teških oblaka na istoku, nego im i neprijatan mir i na talijanskom frontu zadaje teške brige. Držanje Italije, veli „Bataille“ doslovno, izaziva čudjenje. Ona klevetama, koje se svu-

zatoru, iz kojega bi morao već i prije lutati izići samo u slučaju, da gospoda Jandart dovedu nekoga, koji nema tako sjajne svjedodžbe poštenja kao ja, pa zbog toga ima prvenstveno pravo stanoviti u floridsdorfskom policijskom hotelu.

Kad sam drugi dan stigao u Nikolsburg, bile su sve novine pune o ulvačenom ubijci u Beču. Bio je to čovjek, koji je stanovao u najljepšem stanu, tjerao najveći luksus i svojim vanštinom izgledao kao kakvi grof.

— Eto... pomisliti sam u sebi... Kakvi su ljudi! u svakom siromahu vide lopova, ko kad bi neko bio siromah, da je u istini lopov!...

U jednoj drugoj noćnoj rugale su se novine floridsdorfskim žandarima, što su mogli i pomisliti da će ubijca, koji ugrabi toliko hiljada i dragulja, „vadžrovati“ s torbakom na leđima. A tu su i novine jednimi istinu napisale!

**VI.**

**Mladozenja.**

Hito jedan čovjek da se ženi i tu svoju ozbiljnu nakanu kazivao svakoj djevojci, s kojom je mogao da se upozna.

— Hoću, ja... baš hoću! A i zašto da se ne ženim? Zdrav sam i jadar... Ima mi doduše preko četrdeset, ali sam usćuvan... ja, šta mislite vi? Ućuvan, i to kako ućuvan... Nijesam ja poput ostalih pokvarenih mladića živio za mladih dana, a ne... znao sam ja uvijek pravu injeru, granicu... onako ne sviše a i opet ne premaso... Kako bih rekao... ovaj... po sredini, upravo baš po sredini rekao je moj dosadašnji život... Pa onda sam i imćen... Ene! Prigospodario sam i sebi za svoje stare dane... ja, šta mislite vi? Nijesam ja bićalo, ne... A najzad valja da znate, nje-

sam ja ni po svom zanimanju tek maćji kašalj.

Novinar sam, journalista, redacteur, čovjek od novina, koji pravi štimung, koji drma politikom, vladama... Najposlije ja sam i pjesnik, duševni pjesnik, koji stvara poeziju, priznat od kritičara i političara... Treba da čitate moje pjesme, to su vam neumarle stvari, od osjećaja... Zanesu vas do vasion... ja, što mislite vi, ravno do vasion... Njih treba razumjeti, shvatiti... Onaj ko ima duše, uživa u njima, rastapla se od miline... a onaj dabome, koji nema duše, ne sluhača ih — ne zna šta su osjećaji... A tek književni mosti radovi! To su vam biseri kao azur čisti, bljesteći kao oni mjesec blićedi ili sunce kad izlazi, puno ljubavi, svježine, vedrine... u riječi sižeji, božanstveni, jedinstveni sižeji... Svaka riječ imade svoj venome... Pa zašto da se ne oženim? Mogu da hranim svoju porodicu... Zaodjeti ću svoju milostivju gospodu u svilu i kadifju, crvenu kao karantilji, i dvoriti je kao golubić svoju golubicu... Nićega joj pošaljiti neće... Ni na ulicu ne će trebati da izlazi... Ovo joj, znate, doduše ne bi ni dopušćao... ja, pa kako i bi? Zar ona, moja žena, moj ideal, moje sunce, da sa svojim noćicama koraca onim istim ploćnikom, kojim kroz dan koraca toliko smradnih, brutalnih, neidealnih, niskih, moralno iskvarenih vagabunada... A to ne... Sve ću joj sam dostojiti u kuću, odjevat i hraniti je, pa staviti na pendzer, da joj se divi ču svijet ko svijetu kakvom, što mirše... Pa zašto da joj to braniš, da gleda kroz pendzer? Zar bih se ja stidio svoje žene, svoga imena?... Nijesam van ja kakvi! Neka i ona uživa u svježem vazduhu... neka je svijet gleda i divi, joj se...

I pričao taj čovjek tako sve dalje i dalje svakoj, koja ga je htjela da slu-

ša i ljutio se, što mu u prkos toga ni jedna ne će da pane oko vrata. Najzad ga raspalilo, kad mu se koja znala onako ravno u brk namijati i otkresati mu: — Gospodine operite se bolje... Ta vi se nijeste već mjesec dana umivali... To mu je najzad dozlogrdilo i on se riješi na veliko djelo. Izajmi jednu pisacicu na stroju, dobavi si od nekud listovni papir sa žigom jednih uvaženih novina, kod kojih je bio slugom i otpošalje na sve četiri strane svijeta svakoji plavoji ili crnk, za koju je čuo u svoime životu pismo ovoga sadržaja:

„Rajski cvijete! Ja, urednik potpisanih novina, materijalno i moralno dobro situiran čovjek, kome njegovo zanimanje godišnje nosi 6000 kruna, a koji kraj toga imade imanje i bere od njega dohodak godišnje od najmanje 8000 kruna, čija su pjesnička i književna djela na daleko priznata... zaljubio sam se u vas smrtno, do ludila... Gospodice... ne odbijajte me... tako vam Boga, duše, ideala... sreće vaše! Uzmite me za vašega muža, slatkoga supruga vašega, koji će vas uzgizati do nebasa, voliti jedini u vas, jednu jedinu... Ako me odbijete, znajte, ja ću se ubiti, obesiti, ustrijeliti... popti najjaći otrov... Ne griješite zato daš... ne griješite, jer vas božanstveno, i de a lno ljubim... A onda ja za miraz i ne tražim mnogo... Znaće, prema mojim prilikama... Samo oko 10.000 kruna... Bez toga se, znate, ne bi dalo živjeti... a bilo bi i ludo, bez toga se i uzimati...“

I čovjek posveva sigurno, da će mu se javiti njih najmanje dvije stotine, počeo ozbiljno da se sprema za ženidbu. Pošto nije od silnih znanaca znao koga bi izabrao za kuma, dade pod istim žigom i po istoj pisacicu na stroju ispi-

sati odmah i čitav niz drugih cirkulara, koje je takodje razaslao na sve četiri strane svijeta. Ti su cirkulari glasilili:

„Vaša milosti!

Ja urednik ovih novina uslobodjujem se staviti vam do znanja, da ću se jednoga neodređenoga dana vjenčati u jednom još neodređenom mjestu, u još neodređenj sat i čas, sa jednom milovidnom još neodređenom gospoćicom visokoga još neodređenoga roda... pa vas molim, vaša milosti za dobrotu, da mi javite, bi li mi htjeli biti ženidbenim kumom ili izvršiti drugu koju funkciju u tom po mene najvećem i najsvčanijem času... Ne bi trebali, ako vam je daleko, ovamo dolaziti... ja bih bio srećan, kad bih mogao računati barem na najmanju malenkost... Znaće... čovjek mora da si sazida gnijezdo... pa mu sve dobro dolazi, osobito kad nigdje ništa nema... Vaše milosti najpoznatiji rob...“

Je li taj čovjek na ta svoja pisma dobio kakav odgovor, ne znam; znam samo to, da se taj čovjek još ni danas nije oženio.

Zar ne, velik je vrt Gospodnji, a u njem ima svakojakih zvijeri... VII.

Na djela se poznaju ljudi... Ne znam kako kome, ali meni je bilo groblje uvijek mlo sklonište. Nisam vam se ja groblja nikada plašio... Jednom smo na vandrovaju tražila nas trojica konaka, ja, jedan bećlija i jedan Talijan iz Venecije. Znaće, na vandrovaju često tako budo, da čovjeka zatekne noć bez novaca i konaka.

— Kuda ćemo? pitali moji sputnici.

— Na groblje? predložim ja.

— Na groblje? povikne u čudu bećlija. Jes li lud?

— Pa zašto ne bi? ondje imadećmo barem mir. Ne smeta nas niko... A mrtvi

nam zacijelo ništa na žao učiniti neće... Pa onda... ide vjetar, a može biti i kiše... A na groblju imade toliko arkada, da se zakloniš od svake nepogode... Nije to meni prvi puta... Bećlija je zašutio, razmišljavao je. Činilo se, da mu se moja ideja počela ipak sviđati. Ali zato me gledao Talijan kao u čudo kakvo... Drhtao je... — Sta dršćeš?

— Niente... niente... ne dršćem ja... — Strah ga je... pridometne bećlija.

— Cho paura!... Nije meno strah... ne... brzo upane Talijan, gradeći se junakom.

— Pa ajdemo onda! predložim ponovno.

— Ajdemo! pristane na poslićku bećlija.

— Andiamo! odobri i Talijan.

I otišli smo, na lijepo, prijatno groblje. Naš udobno zaklonište, posjedali jedan do drugoga i zapalili cigarete. Razveao se i razgovor — dakako o groblju... Talijana prešla njegova ranija drhtavica i on počeo da priča, kako je i on toliko puta spavao na groblju sam, bez ikoga... pa kako se jednom u Veneciji i okladio, da će spavati u jednoj mrtvaćnici. Dobio dabome okladu i postao junakom... Pisale su o njemu sve novine. I tako redom pričao uvijek dalje južnjakim temperamentom interesantne svoje dogodovštine blagolagoljivi Talijan... Ođjednom neki šum... pa svjetlo, koje se bližilo prema nama sve više i više... čuli se i koraci.

Talijanu se naježila koža.

— Madonna! Sta je ono? prošapće zaprepaćen, pritiskujući se uz mene.

— Ništa, biće da je grobar... pridometnem ja... — Čuo grobar... kako bi on... Sta bi on? uzvrdoljio se Talijan... To je...

da šire, ostavlja otvoreno polje. Dom Savojski ratuje samo prividno. Krajnje je vrijeme, da se talijanska vojna uprava odluči, da stvarno uzme učešća u operacijama.

Engleska i kolonije.

Tajna sjednica engleskog donjeg doma. Kb. London, 11. maja.

U donjem domu nastavljena je danas tajna sjednica. Nastavljena je rasprava o državnom proračunu.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“). Rotterdam, 11. maja.

Kako se saznaje, u jučešnjašnoj je tajnoj sjednici donjeg doma, kojoj je prisustvovao i Lloyd George, podigao George Lambert zestoku optužbu protiv admirallita i nabacio pitanje: Može li naša vojska da dobije rat prije nego li ga izgubi admirallitet? Pasivna se politika admirallita mora osuditi. Lambert je 10 godina služio u engleskoj mornarici.

Amerika u ratu.

Liberija prekinula odnose s Njemačkom. (Naročiti brzojav „Beograd. Novina“). Rotterdam, 11. maja.

Generalni konzul republike Liberije izvještava je brzojavom, da su diplomatski odnosi između Liberije i Njemačke prekinuti.

Wilson traži nova punomoćija. (Naročiti brzojav „Beograd. Novina“). Zeneva, 11. maja.

Parisko izdanje new-yorskog „Herald“ javlja iz New-Yorka: Predsjednik Wilson tražio je od kongresa nova punomoćija za odluke državne uprave o vođenju rata i o miru.

Američka tvornica municije u Hammothu odtelila u vazduh. Kb. Bern, 11. maja.

Prema jednoj vijesti iz New-Yorka odtelila je u vazduh municionija tvornica u Hammothu. Broj žrtava još nije poznat.

6. ratni zajam.

Skodine tvornice za ratni zajam. Kb. Beč, 11. maja.

Skodina tvornica u Pilsenu i dr. Skoda iz Beča, upisali su zajednički jedanaest milijuna za austrijski i ugarski ratni zajam.

Upisivanja austrijskih banaka. Kb. Beč, 11. maja.

Länderbanka i Donjo-austrijsko Eskomptno društvo upisali su ipso 50 milijuna za austrijski i ugarski ratni zajam.

Najnovije brzojavne vijesti.

Njemačko-turski ugovor. Kb. Berlin, 11. maja.

U Reichstagu je pretresano 16 pravnih ugovora, koji su 11. januara zaključeni s Turskom. Državni tajnik Zimmermann je naglasio veliku političku važnost tih ugovora, koji zamjenjuju sistem kapitalizacije, pa je molio dom, da u interesu dalje njego dobrih prijateljskih odnosa i ratnih ciljeva što je moguće skorije primi ugovore. Direktor ministarstva dr. Fricke iznio je opširan opis pregovora i sadržinu pojedinih ugovora, pa je iskazao nadu, da ovaj obrazac posluži kao osnova za održanje pravnih odnosa između Tur-

mama mia, mama... to je... dah... ajme meni, ajme-e-e-e... U ime oca i sina...

— Pa neka je! šta ga se plašis! — Šta ga se plašim? A joj Isuse slatki!... Evo ga... već se vidi... bježno... za ime Božje... bježno...

I moj ti Talijan ko vjetar odjuri u noć... Ne bi ga držim, ni sve vile bile zadržale... Bečlija i ja smo ostali.

Nijesam se prevario. Bio je u istinu grobar, koji nas je ili čuo ili vidio zar od naših cigareta, pa nas je držao za kradljivce, koji smo došli da pokrademo vijence. Kad je vidio Talijana, gdje bježi, nagnuo se za njim... Da ste sad čuli derjavu. Nema toga svetoga imena, koga nije uplašeni junčina zazivao... Konačno ga grobar ipak uhvati i izdeveta na mrtvo ime:

— Daću ja tebi, krasti vijence... Tako, sada marš!... I više mrtvog nego li živog odvede ga do izlaznih vratiju, još ga jednom gurne i povrači se...

Nas nije opazio, ali smo ipak i mi pošli za našim drugom. Šromašak, kakav li je izgledao!... Bolje da vam ga i ne opišem. Izgubili biste apetit...

— Vidiš... zašto si bježao?... Da si ostao s nama, razjasnil bi grobaru stvar, pa bi nas čovjek bio pustio...

— Grobar, dakle je u istinu bio samo grobar? micao je, oporučavajući se, Talijan...

— Pa da... samo grobar... ko bi drugi i bio! Čuvaj se od života, a mrtvili se ne plaši... A onda ne budi ni livliša, kad znaš kakav si strašivica. Od riječi nema nikakve faje, na djelu se poznaju junaci!

ske i drugih sila, onih sila, s kojima Njemačka stoji u savezu, neutrala, pa najzad i sadanih neprijatelja. Prijedlozi su primljeni u sva tri čitanja.

Vazdušni poštanski saobraćaj između Turina i Rima.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“) Zeneva, 11. maja.

„Seccolo“ javlja, da će se skorili dana otvoriti vazdušni poštanski saobraćaj između Turina i Rima.

Ratni zarobljenici središnjih vlasti.

Niže donosimo statistiku o broju neprijateljskih vojnika, koje su zarobile njemačke, austro-ugarske, bugarske i turske savezne čete tečajem sadanjega svjetskoga rata. Ova statistika pokazuje, koliko se zarobljenika 1. februara nalazilo u pojedinim saveznm državama.

I. U Njemačkoj: Časnika vojnika ukupno. Francuza 6.287 360.837 367.124. Rusa 9.223 1.202.784 1.212.007. Belgijanaca 658 41.777 42.435. Engleza 1.104 32.025 33.129. Srbija 25.879 25.879. Rumunija 202 9.955 10.157. 17.474 1.673.257 1.690.731.

II. U Austro-Ugarskoj: Časnika vojnika ukupno. Rusa 4.755 848.098 852.853. Srbija 709 96.363 97.072. Crnogoraca 31 5.564 5.595. Talijana 2.227 95.485 97.712. Rumunija 542 37.785 38.327. Francuza 12 453 465. Engleza 18 13 31. 8.294 1.083.761 1.092.055.

III. U Bugarskoj: Časnika vojnika ukupno. Engleza 24 604 628. Francuza 21 869 890. Talijana 7 298 305. Rusa 120 5.439 5.559. Rumunija 789 27.718 28.507. Srbija 187 31.492 31.679. Belgijanaca 2 2 2. Crnogoraca 12 12 12. 1.148 66.434 67.582.

IV. U Turskoj: Časnika vojnika ukupno. Engleza 560 10.893 11.453. Francuza 9 119 128. Rusa 132 10.148 10.280. Rumunija 3 2.039 2.042. 704 23.199 23.903.

1. februara nalazilo se dakle u zarobljeništvu središnjih vlasti:

Časnika vojnika ukupno. U Njemačkoj 17.474 1.673.257 1.690.731. U Austro-Ugar. 8.294 1.083.761 1.092.055. U Bugarskoj 1.148 66.434 67.582. U Turskoj 704 23.199 23.903. 27.620 2.846.651 2.874.271.

Od ovih 2,874.271 zarobljenika bilo je prema narodnosti:

Časnika vojnika ukupno. Rusa 14.230 2.066.469 2.080.699. Francuza 6.329 362.278 368.607. Engleza 1.706 43.535 45.241. Talijana 2.234 95.783 98.017. Belgijanaca 658 41.779 42.437. Rumunija 1.536 77.497 79.033. Srbija 896 153.734 154.630. Crnogoraca 31 5.576 5.607.

Na jednog zarobljenog časnika otpada vojnika: kod Rusa 145, Francuza 57, Engleza 26, Talijana 42, Belgijanaca 62, Rumunija 50, Srbija 169, Crnogoraca 180.

Iz Hrvatske i Bosne.

Izručenje otoka Lokruma kod Dubrovnika.

„Prava Crvena Hrvatska“ javlja: Kao što je poznato, krasno je ostrvo Lokrum bilo vlasništvo blagopokojnog prijestolonasljednika, Njegova Visočanstva Rudolfa. Nakon njegove smrti postala je vlasnica otoka njegova kći, Nj. c. i kr. Visost nadvojvotkinja Elizabeta, kasnije udata knjezinja Wündischgratz. Pošto je ona onda bila maloljetna, blagopokojni car i kralj Njeg. Veličanstvo Franjo Josip I. kao njezin skrbnik povjerio je i dao na uživanje Lokrum mjesnim O. O. Dominikancima, koji, u slučaju nakane prodaje ili izručenja, da se za prihvatu imaju obratiti na vlasnicu otoka.

Kako smo u svoje vrijeme bili izvjestili, Nj. c. i k. Visost nadvojvotkinja Elizabeta knjezinja Wündischgratz bila je odtučila Lokrum preuzeti. U tu je svrhu, prije rata, dva puta bila došla u Dubrovnik. Onda je bio učinjen i formalni ugovor izručebe. Sada je pak stvar potpuno gotova. Njezina c. i k. Vis. Elizabeta daje O. O. Dominikancima odnosnu svotu kao naknadu za potrošeno oko popravaka i uzdržavanja. Ovih će dana uslijediti i sudbena uknjžba.

Dubrovački život u njemačkoj dramli. Spisateljica je Herma pl. Skoda napisala njemačku dramu „Nov život“, koji se ovih dana prikazivao u njemačkom kazalištu u Pragu. Oradja je dramu uzeta iz dubrovačke povijesti iz 14. stoljeća.

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je subota, 12. maja, po starom 29. aprila. Rimokatolici: Pongraz; pravoslavni: Vasilije ostr. čudotv. — Sunce se ravnja u 4:27, a zalazi u 7:26.

Beogradske orfeum: Danas u 8:30 na veče predstava za vojne stoloznog odjeljenja vojne glavne gubernije, spojena sa simphonijskim koncertom. Sudjelovaoće garnizonska glazba.

Paroplov između Zemuna i Beograda kreće iz Beograda za Zemun od 6

sati u jutro do 9 sati na veče svakoga sata osim u 1 sat poslije podne. Polazak iz Zemuna za Beograd od 5:30 u jutro do 8:30 na veče svakoga sata osim u 12:30 poslije podne.

Kinematografi: Vojni kino (Koloseum): U 6 sati poslije podne predstava za građanstvo; u 8 sati na veče predstava začasnik. — C. i k. gradjanski kino (Paris): Predstava za građanstvo. Početak u 6 sati na veče.

Casnička i činovnička kasina otvorena je do 12 sati u noći. „Grand Hotel“: Dnevno koncert. Početak u 6 sati poslije podne.

Posjeta bolesnika u bolnicama: U bolnici „Brčko“: od 2—4 sata poslije podne. U bolnici „Brün“: od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sata poslije podne.

Rimokatolička služba Božija.

Sutra u nedjelju, 13. maja služie se: 1. U Konaku: u 8 sati u jutro sv. misa za vojnike, kojoj ima slobodan pristup i gradjanstvo.

2. U župskoj crkvi (Posfanička ulica): u 8 sati u jutro sv. misa za školsku djecu. U 10 sati njemačka propovijed i velika sv. misa.

U pol 7 na veče majska pobožnost, koja se i u radne dane u isto doba drži. Danas, u subotu, prije pobožnosti njemačka propovijed.

U radne dane počima prva sv. misa u pol 7, a druga u pol 8 sati u jutro.

Da se jave radi prijema novčanih uputnica.

Radi prijema novčanih uputnica potrebno je, da pošaljete svoju tačnu adresu g. Stojanu Ribarcu, sa stanom u Zorinoj ulici broj 100 i da ga izvjestite kako da im pošalje novac, koji je za njih došao:

- 1. Milosav Pavlović, inž. u penziji; 2. Milovan Miladinović, inžinjer u penziji; 3. Sima Đukić, major u penziji; 4. Gjoka Popović, sreski načelnik u penziji; 5. Kosta Popović, sreski načelnik u penziji; 6. Toša Božić, sr. načelnik u penziji; 7. Ljuba Jocić, sr. načelnik u penziji; 8. Ljubomir Janković, sreski načelnik u penziji; 9. Marko Nedeljković, sreski načelnik u penziji; 10. Stojan Pavlović, (iz Zagubice) sreski načelnik u penziji; 11. Dimitrije Gjorgjević, pomoćnik u penziji; 12. Dimitrije Nešić, porez. u penziji; 13. Života Živković, blagajnik u penziji; 14. Ljuba Nastić, računovodja u penziji; 15. Stojadin Radosavljević, upr. kaznenog zavoda u penziji; 16. Sofronije Tortinić, okružni ekonom u penziji; 17. Spasoje Selaković, carinik u penziji; 18. Arsa Josimović, carinik u penziji (iz Gradišta); 19. Jovan Gjorgjević, kapetan prištaništa u penziji; 20. Ivan Stojanović, željeznički činovnik u penziji; 21. Ilija Miličković, školski nadzornik u penziji (iz Petrovca); 22. Petko M. Petrović, major u penziji; 23. Mihajlo Marković, intendat u penziji; 24. Milan Protić, vojni činovnik u penziji; 25. Petar Boličević, vojni činovnik u penziji; 26. Aleksa Stanković, kapetan u penziji; 27. Milica Andre Radosavljevića, poreznika; 28. Porodica Jovana Bogdanovića, potporučnika; 29. Porodica Milana Z. Nikolića, aktivnog majora; 30. Milija Rostvešević, iz Manastirice (u kući Julke Zorić); 31. Ilija Miličić, iz Zagubice; i 32. Porodica Vladimira Stojadinovića, rezervnog kapetana; svi iz Požarevca i okruga Požarevačkog.

Mole se imenovani koji se ne nalaze u Beogradu, da odmah pošalju svoju tačnu adresu, na koju bi im se novac mogao poslati; a oni koji su u Beogradu prilikom prijema novca da ponesu redarstvenu legitimaciju.

Jedno obavještenje o pozivu ložača i zanatlija.

Ovim su bili pozvani svi ložači, koji su bili zaposleni pri željezničkim mašinama, kao i zanatlije pri željezničkim radionicama, da se prijave uredima tajništva opštine grada Beograda, radi saopštenja, odnosno primanja u službu i dobijanja mjesta.

No kako se istim uredima obraća i usmeno i pismeno veći broj i ostalog željezničkog osoblja, to se ovim saopštenjima: da je potrebno da se prijave samo ložači i lokomotiva (mašina) i zanatlije željezničkih radionica: kao bravari, šloseri, mašin-šloseri, tesari i ostale zanatlije, a nikako i ostalo vozniko (kočničari, konduktteri i vozovođe) ili administrativno željezničko osoblje.

Potrebna alat.

Odjeljenju za smetlište opštine grada Beograda potrebno je: 20 komada motika, 30 komada lopata, 10 komada grabulja, 15 komada kolic, 30 komada malih motičica za čišćenje trave.

30 komada čaklji, 30 komada ašova, 10 komada pijukova, 15 kanti za polivanje sa rešetkom, i 20 komadi vila za sijeno.

Pismene ponude treba podnijeti istom odjeljenju, koje se nalazi na Velikom Trgu broj 27 („Tekija“) svakoga dana u kancelarijsko vrijeme.

Prodaja drva.

Opština grada Beograda nabavila je veću količinu drva i juče je istu rasprodala gradjanstvu za ličnu upotrebu. Drva su dobre kakvoće i stajala su samo 26— kruna po metru.

Iz prijavnog ureda.

10. maja: Prijavljeno 158, odjavljeno 78, selidaba 95, u hotelima prijavljeno 123, odjavljeno 146, pitalo svega u hotelima 295 prijavljenih stranaca.

Dnevne vijesti.

Kitajski djaci u Njemačkoj.

Iz Berlina javljaju, da njemačka vlada ne će praviti zapreka kitajskim djacima, koji posjećuju njemačke visoke škole, da svoja studija nastave.

Šesti ugarski ratni zajam.

Da pokrije ogromne potrebe, koje iziskuje sadašnji rat, apeluje i ugarska pola monarhije na poštrenost i povjerenje stanovništva, da je u ovom odlučnom času finansijskim sredstvima potpomogne upisom na 6. ugarski ratni zajam, čija supskripcija započinje danas 12. maja, a zaključuje se 12. juna. S obzirom na povoljan položaj trga državnih zajmova, koji dolazi do izražaja i u stabilnosti smjera ratnih osnova, riješio je ugarski ministar finansija, da ovaj puta sa ophodjenjem uslova bivših rentnih zajmova izda samo 6%-ne rentne zajmovne obligacije u appointima po 50, 100, 1000, 5000 i 10.000 kruna.

Supskripcijona je cijena ovih rentnih zajmovnih obligacija, koje se ukamaćuju sa 6%, upravo proračunata sa K 97-13. Međutim s obzirom na to, što ukamaćenje započinje tek 1. avgusta 1917. i što su otpadajući kamati od dana upisa do 1. avgusta uračunati u supskripcijonu cijenu, to je supskripcijona cijena za svaku nominalu od po 100 K već prema danu upisa različito ustanovljena. U koliko upisani iznos na 6% rentni zajam ne prekoračuje 100 K, ima se kod upisa uplatiti cijela protivvrijednost supskripcijonog iznosa. Kod upisa, koji prekoračuje svotu od 100 K, može se uplata i obročno izvršiti. U ovom se slučaju mora prigodom upisa položiti kaucija u iznosu od 10% upisane svote.

Kr. ug. ministarstvo finansija pridržaje sebi odnosno 6%-rentnog zajma pravo, da ovaj zajam uz održanje unaprijed objelodanjenog tromjesečnog otkaza u cijelosti ili djelimično uz imenovnu cijenu otplati, no ipak ovaj eventualni otkazni rok ne može uslijediti prije 1. avgusta 1922. god.

6%-ne zajmovne obligacije, koje će se sada izdati, moći će se upotrijebiti za platenje poreza na ratnu dobit, koja će se odmjeriti na temelju zak. čl. XXIX : 1916.

Na ove će obligacije dalje podjeljivati Austro-ugarska banka i kr. ug. ratno-zajmovna blagajna uz zalog ovih obligacija, predujmove do 75% nominalne vrijednosti uz odgovarajuću zvaničnu mjenično-eskomptnu kamatnu stopu, prema tomu sada uz 5 postotaka. Ove pogodnosti ostaju na snazi do 31. decembra.

Kod šestog ugarskog ratnog zajma osigurane su i inače sve one pogodnosti, koje su bile podijeljene upisivačima kod 5. ratnog zajma.

Posljednje brzojavne vijesti.

Car i kralj Karlo svojim narodima.

Kb. Beč, 11. maja.

Sutrašnja „Wiener Zeitung“ objelodanije ovo Previšnje ručno pismo: Dragi grofe Člam-Martiniću! Treća je zima sa svima svojim teškoćama iza nas, pa i ako će još trebati koji mjesec, dok nam buduća žetva daje hrane, to ipak možemo očekivati, da će proljeće donijeti sobom neko olakšanje u vođenju života. Do toga treba izdržati, a to će nam, naravno sa velikim odricanjem, bez sumnje i poći za rukom. U ovim teškim vremenima osjećam nagon, da Mojim ljubljenim narodima isporučim, koliko su Mi na sreću njihove muke, i da im izrazim Svoju toplu hvalu za onu poštrenost i strpljivost, kojom su oni na sebe preuzeli sve terete rata. Sa zahvalnošću cijenim Ja rad, koji je stanovništvo sa začudjenja vrijednim načinom, uloživši u nj svoje duševne i materijalne sile, izvršilo u ovo ozbiljno vrijeme. Sa dubokom zahvalnošću Ja se sjećam i poljoprivrednika, industrijskog i obrtničkog radnika, rudara kao i svih onih hrabrih i iz-

držljivih boraca cjelokupnoga privrednoga života, koji su se pokazali dostojnima onih naših junaka, što stoje na bojnom polju u borbi za opstanak i čast naše domovine. Sjećam se sa dubokom zahvalnošću i uzornog djelovanja naših patrioitičnih žena, koje su sebi u ovo najteže vrijeme svojom postojanošću, privrednom vrednoćom i djelotvornom ljubavi prema bližnjemu, osigurale za uvijek priznanje domovine. Od njih sviju očekujem Ja, da će prožete veličinom sadanjega doba, koje ih upravo zapovjedajući poziva na djelo, i u buduće uložiti sve svoje skrajnje sile za dobro sviju. Na njih sve saživljen Ja, gledajući punim pouzdanjem u budućnost, najveći Božji blagoslov. Neka ih prati pouzdana nada u skore bolje dane u njihovom daljem radu i korist cijele domovine. Ovo vam nalažem, da objavite stanovništvu.

Laxenburg, 11. maja 1917. Karlo m. p. Člam-Martinić m. p.

Jednako je Previšnje ručno pismo upravo Njegovo Veličanstvo i ugarskom ministarskom predsjedniku grofu Tiszi.

Njemački večernji izuještaj.

Kb. Berlin, 11. maja.

Wolffov ured javlja: Na bojnim frontama na zapadu položaj je neizmijenjen.

Gubitci talijanske vojske.

Kb. Lugano, 11. maja.

Poslanik Area javlja u „Informazione“, da je talijanska vojska za vrijeme zimskih mjeseci uslijed smrznuća, javina i bolesti imala mjesečno 80—90.000 ljudi gubitaka, među njima 2000 časnika.

Pokušan atentat na predsjednika Kube.

Kb. Washington, 11. maja.

Reuterov ured javlja: Prema jednom izvještaju pokušaj je na predsjedniku Kube Menocalu atentat. U njegovoj je kući nadjena bomba, koja još nije bila eksplodirala. Uapšeno je 9 lica.

Od 1. maja 1917. godine GLAVNA PRODAVNICA „Beogradske Novine“

u Svajcarskoj je Jovan Premović

ZENEVA Case 3545 M. B.

Na ove će obligacije dalje podjeljivati Austro-ugarska banka i kr. ug. ratno-zajmovna blagajna uz zalog ovih obligacija, predujmove do 75% nominalne vrijednosti uz odgovarajuću zvaničnu mjenično-eskomptnu kamatnu stopu, prema tomu sada uz 5 postotaka. Ove pogodnosti ostaju na snazi do 31. decembra.

BEOGRADSKI ORFEUM. Srlijedom četvrtkom i Subotom. PREDSTAVE ZA GRADJANSTVO u 7 sati u veče.

Jov. Stojanović. --- Kraqujevac

Jovi Premoviću, Zeneva, za Dr. Spiru Dimitrijevića. Valerija Djoke Mihailovića, kafedžije kod Talpare moli Dr. Spiru, ako može da isplati Aspasiji ženi Djordja Kirjazija, profesora, Lozinska ulica 11, Bitoli, jednu hiljadu dinara, a ona da po izvještaju isplati ovdje Kosari hiljadu kruna, ujedno moli za izvještaj o Aspasiji i djeci.

J. 411-8 JOVI PREMOMIĆU, Zeneva. Sledeći mole za obavještenje: Stevana Miličević, Prnjavor za Miladina Miličevića, podnarednika V. baterije, IV. artiljerijskog puka, I. poziva.

Nevena Vidojević, Cvračkovića rudnička za Živka Vidojevića, šumadiska bolnička četa.

Živka Dimitrijević, Bukurovac za Aleksa Dimitrijevića IV četa, II bataljon, XI puk II poziv. J. 414-8

CIJENE OGLASIMA:

Osmna jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Pripisano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bijeske: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

MALI OGLASI
Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

CIJENE OGLASIMA:

Osmna jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Pripisano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bijeske: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Ljekarska pomoć.
Dntista F. B. Brill

Beograd.
Makedonska ul. 5. (do Pošte).
Amerik. Specialista



Zube vještacke u zlatu i u
kaučuku samo se u mome Ate-
lju izrađuje po najboljem ori-
ginalnom američkom siste-
mu. Primam od 8-12 i 2-6.

Kapovine i prodaje
RAZNI NAMJEŠTAJ

kao i pokućanstvo, sve upo-
trebljeno, na prodaju. Upitati
u Knez Mihajlovoj ulici
24, prije podne od 9-11 i
poslije podne od 3-4.

NACIONAL KASSA

na prodaju. Upitati u admini-
straciji ovog lista pod zna-
kom „Kassa 362“.

KUĆU u Knez Mihajlovoj
ulici kod imna na prodaju, neka
se javi administraciji pod zna-
kom „Kuća 363“.

Namještenja.

UČENIK (segrt) iz dobre kuće
potrebni je knjižari Cvijanovi-
ću Knez Mihajlova ul. 16.

POTREBNA BRIJAČKI
POMOĆNIK

radnji Joce Dimića na Tera-
ziji stupiti može odmah. Usto-
vi povoljni.

Stanovi.

Izdaje se pod zakup
Kafana „Crni Orao“

sa cjelokupnim jedekom.
Upitati u Kapetan Mišinoj ul. 23.

TRAŽIM STAN i to zaseb-
nu kuću sa od prilike 4 sobe
i ostalim prirodnostima i
lijepom baštom. Ponude slati
Mračnu, Bitojska 43, Beograd.

KAFANA „RADNIČKA KA-
SINA“ u Pop-Lukinoj ulici 17,
izdaje se odmah pod zakup.
Upitati za cijenu i uslove u
ulici Kraljice Natalije 8 kod Di-
mitrija Lazarevića.

Razno.

Gospodju Olgu Milčević
sa Cetinja molim njezina majka
gdje Olga Sporčić iz Zagreba,
da joj se javi bilo putem ovih
novina bilo pismom Izravno
na nju.

Ljubica Živković telefoni-
sna, da se javi Tomi Z.
Mihaloviću, Prote Mateje 64,
radi prijema novca.

RADI PRIJEMA NOVCA

da se javi Dimitriju Melen-
tijeviću, učitelju, Studenič-
ka 53, porodica Mihalja Mi-
lenkovića, učitelja iz Para-
ćina.

Da se javi radi prijema
novčanil uputnica Nedeljku
Ignjatoviću, učitelju, Su-
madijska ulica 27: Mileva
Janković, učiteljica; Mileva
Jovanović, učiteljica iz Ri-
topeka; Draga Jolić, učite-
ljica iz Umčara i Toma
Jevtić, učitelj iz Ripnja.

Ako nisu u mestu mogu se
javiti i njihove porodice sa
potrebim legitimacijama.

Sofiji Mitrović, bivšoj učitel-
jici iz Azanje. Poslat vam
je novac na moju adresu, s toga
ih dodajte ih javite tačnu adre-
su, da bi vam novac poslala.
S poštovanjem Cana Obrenovi-
ć, učiteljica, Palanka (sme-
derevska).

TRAŽI SE

gramofon sa pločama. Ponude
slati u Poslatku ulicu br. 32.

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Blagodarim na izvje-
štaju o mome mužu i osta-
linu. Izvestite ga, da smo
svi zdravi i pozdravljamo
sve. Neka me Vasa odmah
izvesti šta je sa Svetomi-
rom Srećkovićem. Njegovi
su čuli vrlo rđavo o ne-
mu. Vas poštom i pozdrav-
lja Draga V. Simitić, Obilje-
žje Venac 28, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim, da me izvje-
štite za Milorada Jeremi-
ća iz Sijakovca, vojnika
mitraljeskog odeljenja, 2.
prekobrojnog puka kombi-
novano divizije. Javite mi,
da se javi svojim roditelj-
ma. Stanja Jeremić, Sija-
kovec, kotar Umka.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim, da me izvje-
štite za Milorada Jeremi-
ća iz Sijakovca, vojnika
mitraljeskog odeljenja, 2.
prekobrojnog puka kombi-
novano divizije. Javite mi,
da se javi svojim roditelj-
ma. Stanja Jeremić, Sija-
kovec, kotar Umka.

S. D. Demajorović, Lau-
samne. Mi smo svi zdravo.
Za nas ne brini. Pisi češće.
Djeca te ljube, a ja poz-
dravljam i volim, tvoja
Marica Demajorović, Knez
Mihajlova 9, Beograd.

Dr. Cedi Mihajloviću, Ze-
neva. Od kako sam se vra-
tila nemam od tebe nika-
kvi vijesti. Brižna sam.
Molim te, da mi se što sko-
rije javiš, kako si. Ja sam
ispalila pretplatu za „B.
N.“ do juna. Dali ih redov-
no primas? Mi smo svi
Božu hvala, zdravi. Pisala
sam ti odavde češće puta,
nadam se, da si uredno pri-
mao. Mnogo te svi poz-
dravljaju. Tebe grli tvoja
Jolka Mihajlović, Čika Lju-
bina 4, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome mužu Milanu B. Ko-
ličiću, vojniku mitraljeskog
odeljenja, 8. puk, 2. poziv
kao i o Dimitriju Filipoviću,
konjovodcu komore 9. var-
darskog puka, i poziva,
oboje iz Sviljanca i ako
vam je moguće njima do-
staviti, da smo mi kod ku-
će svi živi i zdravi i neka
se javi preko Ljubice V.
Gavrilovičke u Markovcu,
Etappenpost Palanka. Bla-
godare njihove supruge
Draga M. Kolića i Draga
D. Filipovića iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome mužu Milanu D. Ne-
šiću, zanatlijska četa, 8.
puk dumavske divizije, 2.
poziva iz Sviljanca i za
njegovog rođaka Dušana
A. Nešića, bolničara pu-
kovskog previjašta, 8.
puka, 2. poziva, da li su
živi i zdravi. Molim, ako
vam je moguće, da me o
njima izvestite preko Lju-
bice V. Gavrilovičke u
Markovcu, Etappenpost
Palanka. Ostaje blagodarim
Zorka M. Nešića, obučara
iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome sinu Dušanu M. Jo-
vanoviću, redovu, i četa,
1. bataljon, 9. pješadijski
puk, 1. poziv dumavske di-
vizije iz Sviljanca, za koga
još ništa ne čujem, pa sam
u brizi. Da me izvestite,
da li je živ i zdrav, i ako
vam je moguće preko Lju-
bice V. Gavrilovičke u
Markovcu, Etappenpost
Palanka. Ostaje blagodarim
Zorka M. Nešića, obučara
iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome sinu Dušanu M. Jo-
vanoviću, redovu, i četa,
1. bataljon, 9. pješadijski
puk, 1. poziv dumavske di-
vizije iz Sviljanca, za koga
još ništa ne čujem, pa sam
u brizi. Da me izvestite,
da li je živ i zdrav, i ako
vam je moguće preko Lju-
bice V. Gavrilovičke u
Markovcu, Etappenpost
Palanka. Ostaje blagodarim
Zorka M. Nešića, obučara
iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome sinu Dušanu M. Jo-
vanoviću, redovu, i četa,
1. bataljon, 9. pješadijski
puk, 1. poziv dumavske di-
vizije iz Sviljanca, za koga
još ništa ne čujem, pa sam
u brizi. Da me izvestite,
da li je živ i zdrav, i ako
vam je moguće preko Lju-
bice V. Gavrilovičke u
Markovcu, Etappenpost
Palanka. Ostaje blagodarim
Zorka M. Nešića, obučara
iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim za izvještaj o
mome sinu Dušanu M. Jo-
vanoviću, redovu, i četa,
1. bataljon, 9. pješadijski
puk, 1. poziv dumavske di-
vizije iz Sviljanca, za koga
još ništa ne čujem, pa sam
u brizi. Da me izvestite,
da li je živ i zdrav, i ako
vam je moguće preko Lju-
bice V. Gavrilovičke u
Markovcu, Etappenpost
Palanka. Ostaje blagodarim
Zorka M. Nešića, obučara
iz Sviljanca.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim, da me izvje-
štite za moga sina Radivoja
V. Bojića, vojnika, poto-
niera Sumadijskog polutre-
na, koji mi se do sad nika-
ko lično nije javio, zato
vas molim, da javite na
ovu adresu. Unaprijed bla-
godari Velisav Bojić, Ko-
sovska 38, Beograd.

Mihailu Skoriju, Zeneva.
Mileva Ljubinković, kaf. iz
Vladimira, pita jesu li
živi brat joj Dragi Boje-
vić i Velimir Bešević, br-
ska pekarska četa, 1. poziv;
kartu njihovu je odav-
no dobila i javlja, da su svi
ovdje zdravi. Poštuje vas i
pozdravlja Mileva Ljubin-
ković, Vladimirci.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Natalija Jelića iz
Stublina umoljava, da je
izvestite za njenog muža
Milisava Jelića, vojnika ob-
veznika, komordžija pri
štabu, 2. drinski artiljerijski
puk, 1. poziv, jer se do sa-
da nije nikako javio svoji-
ma kući. Blagodarim Nata-
lija Jelić iz Stublina, pošta
Obrenovac.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Umoljavam, da me
izvestite po mogućstvu za
moga muža Radosava Ilića
iz Stublina, vojni obveznik,
6. odeljenja rezervne mu-
nicijone kolone, 1. poziv,
kombinovana divizija, jer
se do sada nije nikad ja-
vio svojoj kući. Zahvaljuje
Dobrija Ilić iz Stublina.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Umoljavam da pora-
dite, da mi se isposlije nova-
ca na račun moje učitel-
ske plate, koju nisam pri-
mila od novembra 1915.
Do sada sam samo jednom
primila stotinu i dvadeset
kruna i molim da me se i
u buduće sjeti. Draginja
Djordjević, Piroman, kotar
Obrenovac.

Avramu Petroviću, Ze-
neva. Javite liji, da do dan-
as ne dobih novac od
Musičke i Rosulke. Zato
nikom neđaj novac, nego
Sali men. Od Dušanove
majke primi stotinu kruna.
Ja i djeca smo zdravo kao
i braca Djoka. Mnogo poz-
dravlja. Javi se preko no-
vina. Draga Nikolić, Pri-
štinska ulica 68, Beograd.

Stevi Aćimoviću, advo-
katu, Zeneva. Učtivo mole,
da se na nadležnom mjestu
zauzmete da nam se od na-
ših plata pošalje što veća
suma novca, jer se sa
svojima nalazimo u osku-
dici. Adresa sviju na Kra-
ljevo. Unaprijed zahvalju-
ju: Leposava Vasiljević,
učiteljica iz Vrela, Persi-
da Gligorićević, učiteljica iz
Vrela, Julka Rumenić,
učiteljica iz G. Bukovice,
Zorka Curlić, učiteljica iz
Vrbe, Ljubinka Popović,
učiteljica iz Bele Palanke i
Polka Radovanović, pen-
zionerka iz Beograda.

Stevi Aćimoviću, Zeneva.
Kao činovnik kraljevačke
prometne banke, a u
poslednje vrijeme pisar šu-
madijske divizije u Kragu-
jevcu, ostala sam danas sa
starim ocem bez novčanil
sredstava za život. Molim
da i meni kao što ste mno-
gima, pošaljete novčanil po-
moć, na što vam u naprijed
blagodarim. Danica Steva-
nović, Glavna ulica 101,
Kragujevac.

Acil B. Dniću, Zeneva.
Umoljavam vas, dostavite
sljedeće Miloradu Zeljicu,
rezervnom kapetanu i un-
aprijed vam blagodarim:
Zdravi smo svi. Novac sam
primila u četiri pošiljke i
od Blagojevičke primih ta-
kođe novac. Izvesti mo-
odmah oglasom ili kartom
za vojnika Dragoljuba Jev-
tića iz Osečine. Otac ga
traži i mnogo brine, jer se
nikako nije javio. Ako je
živ i zdrav neka se i on
njima javi. Pomoći ne pri-
mam. Salji novac mjeseč-
no, jer mi je neophodno
nuždan. Pozdravljamo te
svi, Amalija, Milka Marko-
vić, za Amaliju, Valjevo.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Trajko Pavlović, iz-
vještava Blagoda Pavlovi-
ća, pješadijskog poručnika,
15. puka, da je sa svojim
porodicom zdrav i da je u
velikoj oskudici. Moli, da
mu pošalje novac i da javi
za Kostu i Todora. Trajko
Pavlović, Niš.

Jovi Premoviću, Zeneva.
Molim izvestite me, gdje
se nalaze moj sin Jovan
Rajković, gimnazijalac i moj
muž Nikola Rajković iz
Niša, koji je sa vojskom
otišao, brat Mihajlo Nikolić,
2. pješadijski puk, 1. poziv
moravske divizije i Mita
St. Mitić, apotekar konji-
ke divizije. Unaprijed vam
blagodarim Sida N. Rajko-
vića, Niš.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim izvestite me
ovim putem, da li je živ i
zdrav moj muž Novak Sta-
nisavljević, narednik 3. če-
te, 4. bataljona, 19. kadrov-
ski puk. Više od godinu da-
na ništa o njemu ne čujem,
te sam u brizi. Vam blago-
darica Mara Stanisavljević,
Carice Milice ulica 20, ka-
tina „Proleće“, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Cedomiru
S. Djordjeviću, vojniku 1.
čete, 1. bataljona, 18. puka,
1. poziva, da su mi svi
kod kuće zdravi kao i se-
stra sa dječom na Unici.
Vlada je od prije 20 dana
kući zdrav. Da ne brine o
nikome. Neka se češće jav-
lja. Premoviću blagodarim,
a Cedu pozdravlja Mara
Mihalović, Umka.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim, da mi izve-
štite poslati pomoć, akonto
plate moga muža Obrada
Kolarevića, sreskog načel-
nika iz Donjeg Milanovca,
jer nemamo sredstva za
život. Unaprijed blagodarim
Natalija Kolarevićka,
Dušanova ulica 29, Niš.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim dostavite ovaj
oglas mome bratu: Vladi-
miru Kostiću, učitelju, rez-
ervnom naredniku pos-
ljednje obrane staraca,
7. puka. Svi smo zdravi.
Novac sam primila. Gledaj,
te mi redovno šalji, jer sam
u oskudici. Prihoda nika-
kvi nemam. Mnogo poz-
drava tvoja sestra Vasilija
Krstićka, udova, Simina
ulica 39, Beograd.

Mihailu Čoliću, hotel Ter-
minus, Zeneva. Molim iz-
vestite moga brata Dr. To-
šu Jankovića, da sam no-
vece u osam pošiljaka do sa-
da primila i da mi u bu-
duće šalje. Takođe molim,
izvestite i brata mi Mila-
na, da sam njegova kartu
primila i odgovorila mu na
sve traženo. Bronko su i
Desanka zdravi i lijepo na-
preduju i ljube svoga tat-
cu. Ja pozdravljam Tolu
Milana, a vam blagodarim
i pozdravljam Ljubica Jan-
ković.

Pradsjedniku opštine, Pi-
rot. Molim izvestite me
preko „Beogradske Novina“,
nalazi li se u Protu
familija Koste Jovanovića,
učitelja iz Pirota i u ka-
kvom je materijalnom sta-
nju, kao i da li je primila
poslati novac od mene.
S poštovanjem Sreten Bo-
žović, mehadžija, Užice.

Oglašujte u
„Beogradskim Novinama“

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim dostavite mo-
me mužu Dušanu Trifkovi-
ću, Sefu zajeharske stanice
u Solunu: Sve sam tvoje
poruke primila preko Dra-
gušina i Leposave kao i
pošiljke. Ja sam došla ovdje
da preselim stvari na Um-
ku, pa ću poslati i djecu iz
Belline provesti. Sreta, Mi-
ca i djeca su na Umci i
zdravi su. Pisala sam ti
nekoliko puta i čudim se,
zašto mi se češće ne jav-
ljaš. Djeca i ja zdravi smo
i pozdravljamo te. Vojisla-
va D. Trifkovića, Smiljan-
ićeva ulica 22, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim, da mi izve-
štite poslati pomoć, akonto
plate moga muža Obrada
Kolarevića, sreskog načel-
nika iz Donjeg Milanovca,
jer nemamo sredstva za
život. Unaprijed blagodarim
Natalija Kolarevićka,
Dušanova ulica 29, Niš.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva. Molim dostavite ovaj
oglas mome bratu: Vladi-
miru Kostiću, učitelju, rez-
ervnom naredniku pos-
ljednje obrane staraca,
7. puka. Svi smo zdravi.
Novac sam primila. Gledaj,
te mi redovno šalji, jer sam
u oskudici. Prihoda nika-
kvi nemam. Mnogo poz-
drava tvoja sestra Vasilija
Krstićka, udova, Simina
ulica 39, Beograd.

Mihailu Čoliću, hotel Ter-
minus, Zeneva. Molim iz-
vestite moga brata Dr. To-
šu Jankovića, da sam no-
vece u osam pošiljaka do sa-
da primila i da mi u bu-
duće šalje. Takođe molim,
izvestite i brata mi Mila-
na, da sam njegova kartu
primila i odgovorila mu na
sve traženo. Bronko su i
Desanka zdravi i lijepo na-
preduju i ljube svoga tat-
cu. Ja pozdravljam Tolu
Milana, a vam blagodarim
i pozdravljam Ljubica Jan-
ković.

Pradsjedniku opštine, Pi-
rot. Molim izvestite me
preko „Beogradske Novina“,
nalazi li se u Protu
familija Koste Jovanovića,
učitelja iz Pirota i u ka-
kvom je materijalnom sta-
nju, kao i da li je primila
poslati novac od mene.
S poštovanjem Sreten Bo-
žović, mehadžija, Užice.

Oglašujte u
„Beogradskim Novinama“

Nikola Mitković, Zeneva.
Molim javite Radivoju, da
sam do sad dobila 7 poši-
ljaka novca. Sa Ružom sam
zdrava. Nana i Desu u Pe-
traku javite mi se i poz-
dravljam Radivoja. Stanu-
jem u istoj ulici Vašina
sa mpisala i nadam se od-
govoru. Izvjestiću vas.
Mnogo pozdravite Radivo-
ja. Poštuje vas Sofija Rako-
njac, Smederevo. A 2484-8

Stevi Aćimoviću, Zene-
va. Molim, da mi što prije
poslžete moju invalidu, koju
već godinu dana nisam pri-
mila, jer sam u oskudici.
Sofija M. Cvetković, Kata-
nićeva 17, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šalje. Sa zahval-
nošću, Cveta, žena Spire
Skoble, Kraljice Natalije
ulica 7, Beograd.

Jovanu Premoviću, Ze-
neva, da dostavi Peri
Arandjeloviću, apotekaru,
Zeneva. — Moj muž Spira
Skoble, šef željezničke sta-
nice, ostao je u novembru
1915. u Prizrenu, i od tada
ne znam gdje je, niti mi se
javlja. Moj brat javlja mi
otud sa Krfu, da mi se po-
moć šalje, ali ja do danas
nisam primila ni pet para.
Prije neki dan došla je
novčana pošiljka iz Zeneve
na broj moga stana, a na
adresu moje sestreve Hri-
stine Skoble, koja odvoje-
no živi u drugoj ulici, i ona
je novac primila. Molim
vas izvidite, da li se meni
novac šalje, i učinite korak,
da mi se pomoć redovno
šalje, a ako ima u spisku
adresa pogriješila, da se is-
pravi, i novac na moju
adresu šal